`
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ Secretariat of Vandhoo Council, Kolhumadulu
ތ. ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ Thaa Vandhoo, Rep of Maldives
ތ.ވަންދޫ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި ޚި ދުމަތްތަކަށް ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތައް
2018
1 އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖި ސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް: 50/- ރ
2 އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖި ސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް: 100/- ރ
3 އުފަން ދުވަހުގެ ރަޖި ސްޓްރީ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން: 25/- ރ
4 އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލަށް ހެދުމަށް: 50/- ރ
5 އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން ހެދުމަށް: 100/- ރ
6 އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އާކުރުން/ މަޢުލޫތު ބައްދަލުކުރުން: 25/- ރ
7 ބިމުގެ ރަޖި ސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް): 150/- ރ
8 ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް 500/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް(:
9 ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް)އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ 300/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
10 ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް 1000/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް(:
11 ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން)އަމިއްލަ ފަރަތްތަކަށް، އަމިއްލަ 50/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
12 ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، 500/- ރ
ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
13 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް)އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ 150/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
14 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، 500/- ރ
ސިރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
15 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް)އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ 500/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 7980047 ފެކްސް: 6780041
އީމެއިލް: vandhoocouncil@hotmail.com

`
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ Secretariat of Vandhoo Council, Kolhumadulu
ތ. ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ Thaa Vandhoo, Rep of Maldives
16 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހެދުމަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، 1000/- ރ
ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(
17 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބަ އްދަލުވުން)އަމިއްލަ 100/- ރ
ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:
18 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުން/މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން)ދައުލަތުގެ 500/- ރ
އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
19 ސްޓޭޖް ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް)އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، 150/- ރ
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:
20 ސްޓޭޖް ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް): 200/- ރ
21 ސްޓޭޖް ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް 600/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް(:
22 އޮޑިހަރުގެ (ވަގުތީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (ވަންދޫ ގައި 15/- ލާރި
ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ އޮޑިފަހަރު(:
23 އޮޑިހަރުގެ (ވަގުތީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (ވަންދޫ ފިޔަވައި 20/- ލާރި
އެހެނިހެން ރައްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ އޮޑިފަހަރު(:
24 އޮޑިހަރުގެ (ވަގުތީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (އަމިއްލަ 30/- ލާރި
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
25 އޮޑިހަރުގެ (ވަގުތީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (ދައުލަތުގެ 1/- ރ
އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
26 އޮޑިހަރުގެ (ދާއިމީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (އަމިއްލަ 1/- ރ
ފަރާތްތަކަށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:
27 އޮޑިހަރުގެ (ދާއިމީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (ދައުލަތުގެ 2/- ރ
އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
28 ވިޔަފާރި (ވަގުތީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (އަމިއްލަ 15/- ލާރި
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
29 ވިޔަފާރި (ވަގުތީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (ދައުލަތުގެ 50/- ލާރި
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 7980047 ފެކްސް: 6780041
އީމެއިލް: vandhoocouncil@hotmail.com

`
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ Secretariat of Vandhoo Council, Kolhumadulu
ތ. ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ Thaa Vandhoo, Rep of Maldives
އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
30 ވިޔަފާރި (ދާއިމީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (އަމިއްލަ 1/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް(:
31 ވިޔަފާރި (ދާއިމީ) ބިމު ކުލި މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު އަކަ ފޫޓަކަށް (ދައުލަތުގެ 2/- ރ
އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
32 ގޭގެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ގެނެވޭ ބަދަލަށް ނެގޭ ފީ 25/- ރ
33 ވަންދޫ ރަށްވެހިކަމުން ވަކިވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފީ: 200/- ރ
34 ވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން: 50/- ރ
35 ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކާކުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރާ 50/- ރ
ލިޔުން:
36 ވަންދޫގައި ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ލިޔުން: 100/- ރ
37 ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބާޠިލްކުރުމުގެ ލިޔުން: 100/- ރ
38 މަގުމަތީގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބަހައްޓާ ގާޑިޔާ އަދި މޭޒުފީ: 300/- ރ
39 ޑޮކިއުމެންޓް ސްކޭންކުރުން (ގަ ނޑެއްގެ އެއް ފުށް): 2/- ރ
40 ފޮޓޯކޮޕީ ނެގުން (ގަ ނޑެއްގެ އެއް ފުށް): 2/- ރ
41 ޑޮކިއުމެންޓް އެޓެސްޓް ކުރުން (އެއް ލިޔުން): 5/- ރ
42 ދިދަ ދަ ނޑީގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް) އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް، ކްލަބް، 2/- ރ
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:
43 ދިދަ ދަ ނޑީގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް 3/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް(:
44 ދިދަ ދަ ނޑީގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް): 5/- ރ
45 ގޮނޑީގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް) އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، 2/- ރ
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:
46 ގޮނޑީގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް): 3/- ރ
47 ގޮނޑީގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް 5/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް(
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 7980047 ފެކްސް: 6780041
އީމެއިލް: vandhoocouncil@hotmail.com

`
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ Secretariat of Vandhoo Council, Kolhumadulu
ތ. ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ Thaa Vandhoo, Rep of Maldives
48 ބަނދަރުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެކުލި ގަޑިއިރަކަށް) ވަންދޫ ފަރާތްތައް 100/- ރ
ނުހިމެނޭ ގޮތަށް (
49 ބިމު ކުލި އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް): 1/- ރ
50 ބިމު ކުލި އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު)ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޕަބްލިކް 2/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް(:
51 ޕްރީ ސްކޫލް ފީ މަހަކު (ބޭބީ ނަރސަރީ، އަދި ނަރސަރީ ދަރިވަރުންނަށް): 300/- ރ
52 ވިޔަފާރި ރަ ޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން އަލުން ހަދައިދިނުމަށް: 200/- ރ
53 މޭޒުގެ ކުލި 01 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 10/- ރ
54 މޭޒުގެ ކުލި 01 ގަޑިއިރަށް (ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް) 50/- ރ
55 މޭޒުގެ ކުލި 01 ގަޑިއިރަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް 70/- ރ
ކުންފުނިތަކަށް (
56 މޭޒުގެ ކުލި 01 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް) 30/- ރ
57 މަސްވެރިންގެހިއްވަރުގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 50/- ރ
58 މަސްވެރިންގެހިއްވަރުގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް) 200/- ރ
59 މަސްވެރިންގެހިއްވަރުގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، 500/- ރ
ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް (
60 މަސްވެރިންގެހިއްވަރުގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް) 100/- ރ
61 ހަޓްތައް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދޫކުރުމުގެ ކުލި 01 ގަޑިއިރަށް 30/- ރ
62 ވިނަކޮށާ މެޝިންގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ރަށުގެ މުއްޞަސާތަކަށް) 30/- ރ
63 ވިނަކޮށާ މެޝިންގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް) 500/- ރ
64 ވިނަކޮށާ މެޝިންގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 10/- ރ
65 ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް ރޫމްގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 50/- ރ
66 ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް ރޫމްގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް) 200/- ރ
67 ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް ރޫމްގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް)ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، 500/- ރ
ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް (
68 ޕްރީސްކޫލް ކުލާސް ރޫމްގެ ކުލި 24 ގަޑިއިރަށް (އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް) 100/- ރ
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 7980047 ފެކްސް: 6780041
އީމެއިލް: vandhoocouncil@hotmail.com

`
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ Secretariat of Vandhoo Council, Kolhumadulu
ތ. ވަންދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ Thaa Vandhoo, Rep of Maldives
69 ސްޓޭޖުން ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެގޭ ކުލި ޔުނިޓަކަށް)އަމިއްލަ 3/- ރ
ފަރާތްތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް(:
70 ސްޓޭޖުން ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެގޭ ކުލި ޔުނިޓަކަށް)ސިޔާސީ 5/- ރ
ޕާޓީތަކަށް(:
71 ސްޓޭޖުން ކަރަންޓް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެގޭ ކުލި ޔުނިޓަކަށް)ދައުލަތުގެ 4/- ރ
އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(:
72 މައިކް ކުލި 24(ގަޑިއިރަށް) 5/- ރ
73 މައިކް ކޭބަލް ކުލި 24(ގަޑިއިރަށް) 5/- ރ
74 މައިކް ސްޓޭންޑް ކުލި 24(ގަޑިއިރަށް) 5/- ރ
75 ސްޕީކަރ ކުލި ގަޑިއިރަކަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 50/- ރ
76 ސްޕީކަރ ކުލި ގަޑިއިރަކަށް)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، އަމިއްލަ 100/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(
77 އެންޕްލިފަޔަ ކުލި ގަޑިއިރަކަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 50/- ރ
78 އެންޕްލިފަޔަ ކުލި ގަޑިއިރަކަށް)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، 100/- ރ
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(
79 ބެރުސެޓް ކުލި ގަޑިއިރަކަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 50/- ރ
80 ބެރުސެޓް ކުލި ގަޑިއިރަކަށް)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، އަމިއްލަ 100/- ރ
ވިޔަފާރިތަކަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(
81 ހަރުގަ ނޑު ކުލި ގަޑިއިރަކަށް (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް) 5/- ރ
82 ހަރުގަ ނޑު ކުލި ގަޑިއިރަކަށް)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް، ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް، 10/- ރ
އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް، ސަރުކާރު/ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކަށް(
ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.
09 ޞަފަރު 1440
18 އޮކްޓޯބަރ 2018
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ/ ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 7980047 ފެކްސް: 6780041
އީމެއިލް: vandhoocouncil@hotmail.com